

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Poruka lekcije br. 9

Počni razumijevati Kur'an – Najlakši način (Ramazanski Kratki Kurs).

Draga braćo/sestre!

Jazakumullahu khairan za komentare mnogih od vas. Već smo realizirali nekoliko prijedloga u ovoj lekciji I nastojat ćemo implementirati i druge sugestije također koliko budemo u mogućnosti. Upamtite da vaše sugestije mogu umnogome pomoći drugima. Stoga se ne stidite i odvojite malo vremena da napišete štogod onda kada osjećate da nešto može pomoći I poboljšati kurs.

U OVOJ LEKCIJI UČIT ĆEMO SLJEDEĆE:

IZ KUR'ANA: Sura El-Felek

IZ GRAMATIKE: Nauči ovih šest formi prošlog vremena koristeći TPI. Zamisli čak 5 000 riječi u Kur'anu dolazi u ovim formama.

SAVJET ZA UČENJE/MEMORISANJE: Nauči ekstremno važnu tajnu kako zadržati memoriju u životu.

Molimo Allaha da nam podar uspjeh da ispunimo sva prava Kur'ana.

Dr. Abdulazeez Abdulraheem
Akademija za razumijevanje Kur'ana, Hajderabad.

P.S.:

MOLIMO INSTALIRAJTE FONTOVE DA BI STE BILI U MOGUĆNOSTI VIDJETI ARAPSKI U PPT FAJLOVIMA. Trebate primiti ppt. i pdf za ovu lekciju zajedno sa mejlom. Također mozete skinuti mwv, 3gp fajlove i mp3 i na engleskom jeziku sa: www.understandquran.com

Lekcija – 9 SURA 113: EL-FELEK

1. Reci, "Utičem se Gospodaru svitanja
2. od zla onoga što On stvara;
3. I od zla mrkle noći kada razastre tmine,
4. I od zla smutnjivca kad smutnje sije,
5. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije."

سورة الفلق : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ****					
شَرٌّ	مِنْ	الْفَلَقِ (1)	بِرَبِّ	أَعُوذُ	فِنْ
Zla	Od	svitanja, Gospodaru	"Utičem se	Reci,	
إِذَا	غَاسِقٍ	شَرٌّ	وَمِنْ	خَلَقَ (2)	مَا
kada	mrkle noći	zla	I od	On stvara;	što
فِي الْعُقْدِ (4)	النَّفَاثَاتِ	وَمِنْ شَرِّ	وَقَبَ (3)		
kad smutnje sije,	smutnjivca	I od zla		razastre tmine,	
حَسَدَ (5)	إِذَا	حَاسِدٍ	وَمِنْ شَرِّ		
zavidi.	kada	zavidljivca	I od zla		

Prošlo vrijeme

1. Kada kažeš **فَعَلَ** (On je uradio), usmjeri kažiprst desne ruke na desnu stranu kao da osoba sjedi s desna. Kada kažeš **فَعَلُوا** (Oni su uradili), usmjeri četiri prsta desne ruke na desnu stranu. U učionici I učitelj I student trebaju vježbati ovo zajedno.
2. Kada kažeš **فَعَلْتُ** (Ti si uradio), usmjeri kažiprast desne ruke ispred sebe. Kada kažeš **فَعَلْتُمْ** (Vi ste svi uradili), usmjeri četiri prsta desne ruke ka studentima. U učionici professor će usmjeriti prste prema studentima, a student prema njemu.
3. Kada kažeš **فَعَلْتُمْ** (Jas am uradio), usmjeri kažiprst desne ruke prema sebi. Kada kažeš **فَعَلْنَا** (Mi smo uradili) usmjeri četiri prasta desne ruke prema sebi.

فِعل ماضي	Prošlo vrijeme	Lice
فَعَلَ	On je uradio.	
فَعَلُوا	Oni su uradili.	3
فَعَلْتُ	Ti si uardio.	
فَعَلْتُمْ	Vi ste svi uradili.	2
فَعَلْتُمْ	Jas am uradio.	
فَعَلْنَا	Mi smo uradili.	1

Zavisno do lica (3., 2. ili 1.), roda (muški ili ženski), ili broja (jednina ili množina), sufiksi na kraju rijči se mijenjaju. Ovom promjenom mi znamoda li je glagol (u prošlom vremenu) u jednini ili množini 3., 2. ili 1. licu, I da li je muški ili ženski rod. Da bi zapamtili ove oblike ovdje je jedan primjer. Ako stojiš na cesti možeš vidjeti pozadinu auta ili džipa koji je prošao. Pogled u pozadinu auta je dovoljan da znaš o kom autu je riječ. Zato, zapamti sufikse za oblike prošlog vremena:

(ـوا، تـ، ثمـ، تـ، نـ).

Radni list za lekciju – 9 SURA 113: EL-FELEK

Nakon što potpuno prostudiraš lekciju popuni radni list.

Prevedi sljedeće:

سورة الفلق : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ				
شَرٌ	مِنْ	الْفَلَقِ (1)	بِرَبِّ	أَعُوذُ
إِذَا	غَاسِقٍ	شَرٌ	وَمِنْ	خَلْقَ (2)
فِي الْعُدْدِ (4)	النَّفَاثَاتِ	وَمِنْ شَرِّ		وَقَبَ (3)
حَسَدَ (5)	إِذَا	حَاسِدٍ	وَمِنْ شَرِّ	

GRAMATIKA: Prevedi sljedeće:

Past Tense فَعْلُ مَاضِي	No.	Person
فَعَلَ	sr.	3 rd
فَعَلُوا	pl.	
فَعَلْتَ	sr.	2 nd
فَعَلْتُمْ	pl.	
فَعَلْتُ	sr.	1 st
فَعَلْنَا	dl., pl.	